

Motswako o Molemo

Sesotho

Mohato

3A



Elias Makhapa



Medumo

nw, tw

Poeletso

lw, rw

Motswako o Molemo

Sesotho

Mohato: 3A

ISBN: 978-1-77981-641-2


© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Elias Makhapa

Motshwantshisi: Dale Blankenaar

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.




Motswako o Molemo



Elias Makhapa

Sekutwana le Moratwe ke bao ba totoba ka hara tsela. Sekutwana o a kula. Ka hoo Moratwe o mo isa Tleliniking.





Ba letse ba sa robala ke mala. Mala a Sekutwana a sebetsa a sa emise. Moratwe o lekile hona le hwane. Feela mala a seke a emisa.

Ba tsamaya butle hobane Sekutwana ha a tsebe ho phakisa. O hloka matla. O a fokola, o hula maoto.





Ba fihla tleliniking. ‘Molato ke eng ha le totoba ha kaale?’ Ho botsa Mooki Monwedi. ‘Mooki, mala a ka a a sebetsa. Hape ke kgathetse haholo,’ ho araba Sekutwana.

‘E re ke bone’ mooki Monwedi a mo atametsa ho yena. ‘melomo ya hao e omme e bile e petsohile. Bula Molomo. Naa ka hanong ho omme?’ ho botsa Mooki Monwedi.





‘O bonahala o feletswe ke metsi mmeleng. Hona ho bakilwe ke mala a sebetasang: ho hlalosa Mooki Monwedi. ‘O na le diponahalo tsohle. Le mahlo a hao a kgohletse’ mooki Monwedi a bua hape.

‘Diponahalo tse ding ke tse latelang:
mahlaba ka maleng, ho hlatsa, feberu le ho
tsekela.’ Ho hlalosa mooki Monwedi. “Naa ke
dife tseo o nang le tsona?”





“Ke na le tsona kaofela. Hape ke hloka matla, ke a fokola mmeleng.” Ho hlalosa Sekutwana. Ha mala a sebetsi a sa phetse a fokotsa metsi a mmeleng. A fokotsa hape le dimenerale tsa bohlokwa ka lebaka la mala a sebetsang.

“O ka phekola hona ka ho kgutlisetsa tahlehelo ya metsi mmeleng.” Mooki Monwedi a hlalosa. “O ka etsa motswako o bonolo ho kgutlisetsa mokedikedi mmeleng wa hao.”





Mooki Monwedi o re motho ya sa nweng metsi, o omella ka hanong. “Motswako o bonolo ke ona: Bidisa metsi, mme o a fodise. Tshela digalase the nne tsa metsi ao ka jekeng. Kopanya le Dikgabana tse nne tsa tswekere, kgabana e le nngwe ya letswai.”


Letswai le busetsa letswai leo mmele o lahlehelwang ke lona. Metsi a busetsa mekedikedi e lahlehileng. Tswekere e etsa tsena tsohle hore di nwelelle mmeleng.





“Bana ba nwa galase e le nngwe ya motswako hang-hang. Ebe ba nwa galase dinako tsohle ha mala a qeta ho sebeta. Ka mora moo ba nwa galase ka mora hora le hora.” Mooki Monwedi a hlalosea Sekutwana le Moratwe.

“Batho ba baholo ba nwa galase tse pedi tsa motswako hang. Ba tle ba nwe galase tse pedi ha mala a qeta ho sebetisa. Le bona ba nwe galase tse pedi hora le hora.” Mooki Monwedi a qaqisa ho ya pele.





Mooki Monwedi a neha Sekutwana le Moratwe botlolo ya motswako ona mme a re ba iketsetse o mong ha ba fihla hae. Mooki Monwedi a ba a nwea Sekutwana galase ya hae ya motswako.

Ha ba fihla hae, Moratwe a potlaka ho ritela motswako. Sekutwana a nwa hora ka hora ho fihlela a matlafala. Sekutwana a leboha dikeletso tsa mooki Monwedi haholo.





Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buji o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofole

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofole.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

